`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތު ގެ ހު ލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު : 15/VTR/2020
މައްސަލައިގެ ބާވަތް : ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު : 26 ޖަނަވަރީ 2020
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު : 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް : މަރްޔަމް ޢަބްދުاله (ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14037 / މާލެ)
)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A305090 )
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް : ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: C-194/2003 )
މައްސަލައިގެ ހު ލާޞާ
މި މައްސަލައަކީ، މަރްޔަމް ޢަބްދުاله (ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14037 / މާލެ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު: )A305090، ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓެންޓްގެ މަގާ މުގައި 01 ނޮވެންބަރު 2017
އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސްއާއި، އެޓެންޑެންސް
އެލަވަންސްދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ކުންފުނިން އެއްބަސްވެފައިވާ ފަދައިން
ޞަފްޙާ 28 ގެ 1
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އަހަރީ ބޯނަސް ލިބިދިނުމަށާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އެފަރާތްކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަށާއި، 2018 އާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ އުޖޫރަ ލިބިދިނުމަށާއި،
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދު اله އަށް ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 300,000/-ރ. (ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށާއި، އަދި މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
675,400/-ރ. (ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް 26 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅެމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
މެންބަރުގެ ރައުޔު
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
1. މަރްޔަމް ޢަބްދުاله (ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14037 / މާލެ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
305090A(،)މީގެ ފަހުން 'މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް) ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 01 ނޮވެންބަރު 2017 އިން ފެށިގެން ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެފަހުން 'މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައި މުހާތަބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް( ގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓެންޓް ގެ މަގާ މުގައި
ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، އެފަރާތަށް މަހު އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 20,500/-ރ. )ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަ
ރުފިޔާ( ލިބެމުންދިޔަކަމަށާއި، 31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 28 ގެ 2
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
1.1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، އެފަރާތް އަހަރީ
ޗުއްޓީއަށާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވުން ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ އިންޓަވިއުކުރި ދުވަހު އެފަރާތަށް އެޓެންޑެންސް
އެލަވަންސްއާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށްވެސް އެފަރާތަށް އެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 2018 ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާދޭނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި ،
އެފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުންވެސް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.
2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އެ ފަރާތް އަދާކުރި ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށާއި، ކުންފުނިން އެއްބަސްވެފައިވާ
ފަދައިން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އަހަރީ ބޯނަސް ލިބިދިނުމަށާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި
އެފަރާތްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަށާއި، 2018 އާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ
މުސާރަ ލިބިދިނުމަށާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދުاله އަށް
ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 300,000/-ރ. (ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތާސް
ލިބޭނެ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 675,400/-ރ. (ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ނަގައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
3. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދު ދިނުމުގު ގޮތުން 06 ފެބުރުވަރީ
2020 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޞަފްޙާ 28 ގެ 3
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމާ ހި ލާފަށް ހާޟިރީ އަށް ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން ނުދާތީ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ ގެއްލުންތަކެއް
ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ނުވަތަ މަސްއޫ ލިއްޔަތު ކުންފުނިން އުންމީދުކުރިވަރާ ގާތަށްވެސް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަދާކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ހާޟިރީއަށް ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރުމަކީ ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ.
3.1 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން
ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަގު ސަދުގައާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމަށް ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 01 ނޮވެންބަރު
2017 ގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަވާލުކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާކުރެވެމުން ނުދާތީއާއި، ކުރެޑިޓް ކަލެކްޝަނަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުންނުދާކަން
ކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަނގަބަހުން އަ ންގާފައިވާނެކަމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހާޟިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފަރާތުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފަ އިވާ ޒިންމާ
އަދާކޮށްފައިނުވާތީ އެފަރާތުގެ އަ މަލުތައް އި ސްލާ ހުކުރުމަށް 06 މެއި 2018 ވަނަ ދުވަހު އަނގަބަހުން އިންޒާރު
ދެވިފައިވާކަމަށާއި،
3.2 ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން ކުންފުނިން ހާ ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިފައިނުވާތީ،
ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ހެޑް އޮފީހުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނިން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ އިވަނީ
ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަމަށާއި، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން
ޞަފްޙާ 28 ގެ 4
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ވަކިކުރެވުނު އިރު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގާނޫނު ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާވެސް
ދީފައިވާކަމަށެވެ.
3.3 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފޯމުގައި އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ކުންފުނިން ދެމުން ގޮސްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެޑެންޓެންސް އެލަވަންސްއަކީ ކޮން އުސޫލަކުން ދެވޭ އެއްޗެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅާފައިވާ 03 ނފެބުރުވަރީ 2018 ގެ އީމެއިލް އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، ކުންފުނިން ކަނަޑައަޅާފައި ވާ
އުޞޫލުގެ މަތިން އަހަރީ ބޯނަސްވެސް ލިބިދެވޭނެކަން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.
4. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން އެފަރާތް
ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދަލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރާނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ދިނުމަށާއި، އެފަރާތުން އެދިފައިވާފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނަގައިދޭނެ ޝަރުއީ އަ ދި ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް
ކަނޑައަޅައިދީ މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
5. ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި ، އަދުލުވެރި ފައިސަ ލާއަކަށް ވާ ސިލުވުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާ މު
އުނިކޮށް އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯއާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި
އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް އޮތްތޯއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަންޖެހޭހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި ހެކިންގެ
ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކުރިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
5.1 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ އެފަރާތަށް 04 ނޮވެންބަރު
2019 ގައި ދީފައިވާ ސިޓީގައިވާ އިބާރާތަށް ބަލާއިރު،
ޞަފްޙާ 28 ގެ 5
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
“we regret to inform you with effect from 31st January 2020 onwards no longer required your
service since company management has decided to stop credit controlling from remote office
separately while it’s not achieving the objectives of forming a separate credit controlling section
and decided to hand over to head office as before. Therefore. Please consider this letter as you
03-month prior notice letter for the service termination. Your last working day will be 31st
January 2020.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މީގެއިތުރުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 06 ފެބުރުވަރީ
2020 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގެ 4.5 ގައި؛
" ކުރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގެ ވަކި ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްފަހު ހެޑު އޮފީހާވަކިން، ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެ ޓިވް އެއް
އައްޔަންކޮށްގެން ހާޞިލް ކުރަންބޭނުން ވި ނަތީޖާ، ހާޞިލް ނުކުރެވުމުންނާއި، މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތުގެ އެޓެންޑެންސް އިހުނަށްވުރެވެސް
ގޯސްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން، ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް ކުރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ހެޑުއޮފީހުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، މައްސަލަހުށަހެޅިފަ ރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް ކުންފުނިން ނިންމިއެވެ ".
މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ޙާޟިރުކުރެވުނު ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ، ހއ. ހޯރަފުށި، ނަސީމީހައުސް، )ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A046492 )ހެކިބަސްދެމުން؛
"ކުންފުނިން ނިންމީ ވަޒީފާގައި މީހަކު މުސާރައެއްދީފައި ބެހެއްޓުމަށް މައިގަނޑު ބޭނުމެއްނެތްކަމަށް. އެހެންވީމަ ވަޒީފާ އުވާލާފަ
އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކުރިންވެސް މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް އެކައުންޓްސް ކުރީގެ އެކައުންޓްސް ޑިވިޝަންގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ"
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 04 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ދީފައިވާ ސިޓީއަކީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކި ތާރީހަކަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި،
މި ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން އިތުރު ހިދުމަތެއް ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ވަކިން ހިންގުމުގައި ކުންފުނިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުނުވާތީ،
ވަކިން އެ މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާ މައި އިދާރާ ) office Head)އާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 6
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ނިންމާފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އުވާލާފައިވާކަން މި ސިޓީގެ މަފޫްހމަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/280 ޤަޟިއްޔާގައި،
..." ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅިގެން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އެސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވޭނެކަމާއި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުކަމަށް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ލިއުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައި، އެސަބަބުތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރެވުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމެއްކަމާއި،
އެހެންކަމުން، މިމައްސަލާގައިވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަލީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފޮނުވި
ސިޓީގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެސަބަބު އޮތްތޯއާއި، އަދި
އޮތްނަމަ އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްތޯކަމާއި، ".
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅުއްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭހިނދު ، މި ޤަޟިއްޔާ މި މައްސަލައަށް
ތަތުބީގުކުރާއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމަކީ އުވާލެވިފައިވާ މަގާމެއްކަމަށްބަލާ، އެފަ ރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ redundancy( (ގެ ހާލަތު މެދުވެގެންކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މި ސަބަބުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން (substantive
fairness( އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.
ޞަފްޙާ 28 ގެ 7
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
6. ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 28 (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ
ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި
ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ
ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރާގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
7. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަދުލުވެރި
ނިންމުމަކުންތޯ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންތޯ ބެލުމުގައި ދެ އު ންސުރެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމާއި، އެއީ މައުޟޫޢީ
އަދުލުވެރިކަން substantive fairness( (އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ
ބެލުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/24 އާއި 2011/HC-A/134 ޤަޟިއްޔާއިން
އެނގޭކަމާއި، މިގޮތުން މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ހިޔާރުކުރާ
އަސާސަކީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުއްދަކުރާފަދަ އަދުލުވެރި ސަބަބަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެ ހިޔާރުކުރާ
އަސާސެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުންކަން އެނގޭކަމާއި، އިޖުރާއީ
އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ
ބެލުންތައް ބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުންކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ
އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާތަކުންނާއި އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުން އެނގެން
އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 28 ގެ 8
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
8. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness( (
ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
2011/HC-A/89 ޤަޟިއްޔާގައި؛
] (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ، ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގައި، އެކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް، ނަފާ އިތުރުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން
ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް
(ރިޑަންޑަންސީގެ ޙާލަތު) މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުން ދޫކުރެވެން ނެތްނަމަ އެކަމަކީ އެފަދަ
ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވެ، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ސަބަބެއްކަމުގައި ޤަބޫ ލުކުރަންޖެހޭކަމާއި،
ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫ ނުގައި ވެސް އަދި އެ ގާނޫ ނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ވެސް "ރިޑަންޑަންސީ" އާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އުޞޫލެއް
ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އަދި "ރިޑަންޑަންސީ" ގެ ޙާލަތަކީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނެތްނަމަވެސް، ވިޔަފާރީގެ ނަފާހޯދުމަށް ހިންގޭ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުންފަދަ ކަ މެއް މެދުވެރިވެގެން
މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ ވަކިކުރުމަކީ، މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އޮތް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވިދާނެކަމާއި، ނަމަވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި ން ވަކިކުރާ ކުރުމުގައި
ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަ ނީ ކުންފުނީގެ ހެޔޮނިޔަތުގައިތޯއާއި، އަދި މިއީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއި، އަދި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ
މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި (substantive
fairness( އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ޤާއިމުކޮށްފއިވޭތޯ ބަލާ އެކަންކަން ކަށަވަރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. [
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލަށް ރިއާ ޔަތްކޮށް ރިޑަންޑަންސީ redundancy( (ގެ ހާ ލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާގައި؛
]...ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނު ވަތަ ކުންފުންޏަށް
ނަފާ އިތުރުވާނެ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާ ކުރުމުގައި، ރިޑަންޑަންޓްވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން ޢަދުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި (substantive
fairness( އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުންފުންޏަކު ން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އިނގިރޭސިވިލާތް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒީލަންޑް ފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޢަމަ ލުކުރަމުންދާ
ޞަފްޙާ 28 ގެ 9
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ގާނޫ ނުތަކުގައާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެލް.އޯ) ގެ ޓަރމިނޭ ޝަން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކޮންވެންޝަން 1982
(ނަންބަރު )158 އާއި ޓަރމިނޭޝަން އޮފް އެމްޕްލޮއިމަންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން 1982 (ނަންބަރު )166 ފަދަ ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި...[
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ރިޑަންޑަންސީ redundancy( (ގެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ގާއިމުކުރަންޖެހޭ
މައުޟޫއީ އަ ދުލުވެރިކަން substantive fairness( (އާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެދެންނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ނަންބަރު 2011/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާގައި؛
] ... އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާފަދަ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫ ނުތަކުގައާއި، ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ އަލީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫ ނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ ކިކުރާ ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުރެވިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް
ބެލެވޭނީ، ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަ ތިވެފައިވާ
އިޤްތިޞާދީ economic( (ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ކުންފު ނިން ހެޔޮނިޔަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވާނަމަކަމާއި، ... "
މި އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
9. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދެ ފަރާތެއް ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
އެދިފައިވާތީ 26 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ބޭއްވުނު މައްސަލައިގެ 04 ވަނަ އަޑުއެހުމަށް ހެކިވެރިން ހާޟިރު ކޮށް
ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. ހެކިވެރިން ހެކިބަސް ދެމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
9.1 ހެކިވެރިޔާ 1، ހއ. ހޯރަފުށި، ނަސީމީހައުސް އިބްރާހީމް ރައޫފް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
)A046492، ހެކިބަސްދެމުން ފާހަގަކޮސްފައިވަނީ ހެކިވެރިޔާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ގެ
މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ހެކިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާމެދު
ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ސުވާލުތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދީފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި
ކުންފުނިން ކުރިން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ދިން ނަމަވެސް މިހާރު އެ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި،
ޞަފްޙާ 28 ގެ 10
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކަލެކްޝަން ސެކްޝަނަށް ގެނަންޖެހިފައިވަނީ އެ
ސެކްޝަންގެ ކްރެޑިޓް ކަލެކްޝަންގެ މަސައްކައްތައް ގިނަވެ ހެޑް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރަން
ދަތިވުމުންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ބަދަލުކުރުމުންވެސް ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާ މު އުވާލުމަށްފަހު އަލުން ހެޑް އޮފީހާ އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު އުވާލާފައިވާކަން އެފަރާތަށް އަނގަބަހުން އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުންފުނިން ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ސިޓީއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަމިއްލައަށް
ލިޔެގެންއައިސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ސޮއި ހޯދާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ
އިނާޔަތްތައް ކުރިން ލިޔުމުން މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންކަން މީޓިންގ ތަކުގައި
މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.
9.2 ހެކިވެރިޔާ 2، ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރަންޖީތު ލަންކަތިލަކަ )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: N2516145 )
ހެކިބަސްދެމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި
ފަރާތަކަށްވީނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ހެކިވެރިޔާގެ ދަށުންވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ރިޕޯޓުކުރަންޖެހެނީ ހެކިވެރިޔާއަށް ކަމަށާއި، މައްސަ ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގައި
މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވުމާއި، ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް
ހަނދާން ނެތުމާއި، ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ނުބެލުމާއި، ވަޒީފާގައި ހުރި އިރުވެސް ހަމައަށް ގަޑިއަށް
"ވޯކިންސް އަވަރސް މެއިންޓެއިން" ނުކުރާކަމަށާއި، މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަރާތަށް އަނގަބަހުން
އިންޒާރުދެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދުމުންވެސް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުނޫންކަމަށާއި، އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ
މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 6:00 އަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ކިޔަވަމުންދާތީ އެފަރާތަށް ހާއްސަ ގޮތެއްގެ މަތިން ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 4:30 އަށް މަސައްކަތު ގަޑި
ޞަފްޙާ 28 ގެ 11
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެކޮމޮޑޭޝަން ފައިސާއަކީ ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެންމުން ގެންދާ
އެލަވަންސްއަކަށްވާތީ އެ އެލަވަންސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާނެކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމު މިހާރުވެސް އިނީ ހުސްކޮށްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
9.3 ހެކިވެރިޔާ 3، ލ. ގަން، ތުނޑި، ދަފްތަރުނަންބަރު 003، )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
A112961 )ހެކިބަސްދެމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހެކިވެރިޔާއަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އޮފީހަށް ގަޑިޖެހިގެން އައުމާއި ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ
ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 19
މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލްގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށްފަހު އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫ ލިއްޔަތާ ހެކިވެރިޔާ ހަވާލުވެފައިވާކަމަށެވެ.
10. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ ސީނިއަރ އެކައުންޓެންޓްގެ
މަގާމު އުވާލާ ފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާ ދީ economic( (ސަބަބުތަކަށްޓަކައިކަން ނުވަތަ
މާލީ ހާ ލަތަކާ ގުޅިގެންކަން ނުވަތަ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްކަން ނުވަތަ ކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި،
އެހެންނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާ މު
އުވާލުމަށް 02 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ދެ ސަބަބަކީ؛
1. ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ހި ލާފަށް އެޓެންޑެންސްއަށް ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންނުދާތީ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި
ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ ؛
ޞަފްޙާ 28 ގެ 12
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
2. ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަން ކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަގުސަދު ގައާއި، ކުންފުންޏަށް
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް
އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާ މަށް، 01 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަ އްޔަނުކުރެވުނު
ނަމަވެސް މައް ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހހަވާލު ކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް
އަދާކުރެވެމުންނުދާތީއާއި، ކްރެޑިޓް ކަލެކްޝަނަށް އެއްވެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓެއް ލިބެމުންނުދާކަން
މެނޭޖްމަންޓަށް ފާހަގަކުރެވުމުން.
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ދެސަބަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އުވާލުމަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް
ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްތޯ ބަލާއިރު،
ފުރަތަމަ ސަބަބު: މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު އުވާލާފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޙިލާފަށް
އެޓެންޑެންސްއަށް ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ، ވަޒީފާގެ ޒިންމާ
އަދާކުރަމުންނުދާތީ ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް
ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިން ތާރީހުގެ ފަހުން އެފަރާތް 03 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި
ދީފައިވާ ސިޓީއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
"we have known her in a professional capacity and have seen the remarkable transformation in
the last two years. The employee has a strong conviction and judgement which are of the
utmost important for someone working in the financial area. Mariyam’s talents and motivations
are not just limited to her work and she is responsible to deal with early stage ofprofessional
individuals on corporate financial debt issues, account receivables, AR settlements, / companies
issues payments, debt collection, handle returned cheques and dated cheques, bank reconciliation,
ޞަފްޙާ 28 ގެ 13
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
petty cash and costing, overall, the accounts works. She provides the briefing and update for
the senior management team.
During this time, she was demonstrating the ability to work under pressure and her dedication
in all the fields. She is loyal and always places the welfare of the company above all else.
We wish Mariyam all the best in her future endeavours and strongly recommend her to any
company considering employing”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ސިޓީގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ސޮއިކޮށް
ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތަށް
" "
ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރެކޮމެންޑް
Recommend( (ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންކަމުން މިސިޓީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ
އަހްލާގު ދަށްވެގެން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އެފަރާތުގެ މަގާމު އުވާލުމުގެ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމާއި،
ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތުގައި މައުޟޫއީ އަ ދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތެއް ހަ ގީގަތުގައި
ވެސް މެދުވެރިވެފައިވާކަމާއި، ރިޑަންޑަންޓްވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމާއި، އަދި
އެކަމަކީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ވަޒީފާއިން ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމުގެ
މަގްސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހޭނީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުންކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/HC-A/38 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނައިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ މަސައްކަތަށް
އެހާ ފުރިހަމަ މުވައްޒަފަކަށްވާނަމަ އެފަރާތް ދޫކޮށްނުލާނެކަން މަންތިގީ logical( (ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ބުރަވެވޭކަމާއި،
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އުވާލާފައިވަނީ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަހްލާގު ދަށްވެގެންކަމަށް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 14
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނާނަމަ، އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި
ކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ދެކެމެވެ.
ދެވަނަ ސަބަބު: މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު އުވާލެވިފައިވާ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ކުންފުނީގެ
ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައިއާއި، ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް، 01
ނޮވެންބަރު 2017 ގައި މައްސަލަ ހު ށަހެޅި ފަރާތް އަ އްޔަނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ
ހަވާލުކުރެވުނު ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާކުރެވެމުން ނުދާތީއާއި ކްރެޑިޓް ކަލެކްޝަނަށް
އެއްވެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓެއް ލިބެމުންނުދާކަން މެނޭޖްމަންޓަށް ފާހަގަކުރެވުމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަދާކުރެވިފައިނުވަނީ އެފަރާތާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮން ޒިންމާއެއްކަން
ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި، ކުންފުންޏަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭކަން އެނގިފައިވަނީ ކިހިނެތްކަން ލިޔުމުން
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމު އުވާލުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ނަފާ، ނުވަތަ
ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ނަފާގެ މިންވަރު ބަލާފައިވާ ގޮތްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
އިދާރާއެއްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ ހާ ލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު އެ އިދާރާއެއްގައި ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި، އެ ވަގުތެއްގައި އެ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެކަށީގެންވާ އިންސައްތައެއް އިދާރާއަށް މުހިންމު ނުވާނަމަކަމާއި، މިފަދައިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސްއޫ ލިއްޔަތުތައް ބަލައި، އެހިނދަށް ބޭނުން ނޫން މަސައްކަތްތަކަކީ
ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ މުވައްޒަފުންގެ ޖޮބް އެނަލިސިސް job analysis( (އެއް ހެދުން މުހިން މުކަމާއި، މިފަދައިން
ބެލުމެއް ނެތި، ހަމައެކަނި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނަމަ،
ރިޑަންޑަންސީއަކީ ތައައްސު ފީ arbitrary( (ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 15
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
އޮތް އުޒުރަކަށްވެ، މުވައްޒަފުންގެ ހައް ގުތަކެއް ގެއްލިހިނގައިދާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމު އުވާލާފައިވަނީ، އެފަރާތަށް ދިމާވި އިގްތިސާ ދީ economic( (
ހީނަރުކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެނައި ބަދަލެއްކަން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުވާނޭގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ
ގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ޒަމާނާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން، ގެނައި
ބަދަލެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
11. އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާގައި، ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތަކީ
ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، މުވައްޒަފުން
ރިޑަންޑަންޓު ކުރެވެނީ (ހ) ހަ ގީ ގަތުގައިވެސް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެކަމަށާއި؛ (ށ)
އެކަން ކުރީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައިތޯއާއި؛ (ނ) އެކަމަކީ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން
ބޭއިންސާފުން ވަޒީފާއިން ވަކުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ބަލަންވާނެކަމަށާއި؛ (ރ) ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތް ބަލަންވާނެކަމަށާއި؛ (ބ) މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ
އަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލު ވެރިކަން އެ ހާ ލަތުގައި ވެސް ގާ އިމުކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅަފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު
އުވާލުމުގައި އެއްވެސް އުސޫ ލެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި، އެ ފަރާތުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔުތައް އެހެން ފަރާތްތަކާ
ހަވާލުކުރުމީ، ކުންފުނި ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި
އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު، ކުންފުނީގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންކަން އެފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި
މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness( (ގާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެން ނެތެވެ.
12. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ އީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness( (
ގާއިމުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ގާއިމުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން
ޞަފްޙާ 28 ގެ 16
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ނުޖެހޭނޭކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/HC-A/209 ޤަޟިއްޔާގައި
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވީހިނދު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާ އިމުކޮށްފައިވޭތޯ ނަޒަރުކޮށް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުވާކަމުގައި ބުރަވެވެން ނެތްނަމަވެސް،
އިންސާފުވެރި އަދި އަ ދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާސި ލުވުމަށްޓަކައި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން
ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ހުލާ ސާކޮށްނަމަވެސް ނަޒަރުކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
13. ރިޑަންޑަންސީ )redundancy)ގެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއީ އަ ދުލުވެރިކަން procedural fairness) )ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި އާންމު
ހާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-A/180/2011 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮވެއެވެ.
1. ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ އިގް ތިސާދީ ހާ ލަތުގެ ސަބަބުން، ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް
ރިޑަންޑަންޓްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، ކުންފުނީގެ މުވަ އްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން؛
އަދި
2. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވަޒިފާއިން ވަކިކުރެވޭ
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވުން، އަދި
3. ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ، ރިޑަންޑަންސީއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ
ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށްވުމާއެކު،
ޞަފްޙާ 28 ގެ 17
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ގާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ
ގާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދީފައިވުން، އަދި
4. ރިޑަންޑަންޓްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ކުންފުނިން
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް ކުރިން ކަނޑައެޅި، ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިފައިވުން.
13.1 މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ economic) )ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނަފާ
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓް redundant) )
ކުރުމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހިފައިވާކަން، އެ ފަރާތަށް ކުރިއާލައި އަންގާފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް
ކަމެއް ދަލީލުކޮށްދޭ ފަދަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމާއި، އަދި ހަމައެހެންމެ، މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ރިޑަންޑަންޓްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި
އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއާތާއި އުސޫ ލުތަކަކީ ކޮބައިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިއާލައި
އަންގާފައިވޭތޯ ނަޒަރުކުރާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދަލީލުކޮށްދޭފަދަ ހެއްކެއް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި
ނުވާކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން ރިޑަންޑަންޓްކުރެވޭ މަގާމުތަކާއި އަދަދުތައް ދެނެގަނެ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮން އަސާސެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަންވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، ރިޑަންޑަންޓް redundant) )
ކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް، ކުންފުނިން އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ އެފަރާތަށް އަދާކުރެވޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮތްތޯ ވަޒަންކޮށް އެފަދަ
ފުރުސަތުތައް ދިންތޯ ނުވަތަ ދޭން ހުށަހެޅިތޯ ބަލާއިރު، އެ ފުރު ސަތުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިނުވާކަމާއި،
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކިކުރުމުގައި "ޑިއު ޕްރޮސެސް" އެއްގެ
ތެރެއިން އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ .
ޞަފްޙާ 28 ގެ 18
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
13.2 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް 03 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާކަ ން
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާބިތުވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން،
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކުން ، ރިޑަންޑަންސީގެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ
އިޖުރާއީ އަ ދުލުވެރިކަން procedural fairness) )ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ.
14. އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫއީ އަ ދުލުވެރިކަން substantive fairness) )ގާއިމުވެފައިނުވާކަމާއި ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness) )
ގާއިމުކުރުމެއްނެތި ކަމުގައި ބުރަވެވޭތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
ކުރުމަކީ އަންފެއަރ ޑިސްމިސަލް unfair dismissal) )އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
15. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މެޓަރނިޓީ ލީވް ލިބިފައިނުވާތީ މެޓަރނިޓީ
ލީވްއަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 9 މެ
2021 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުލާސާ ބަޔާން - 06
މެއި "2021 ގެ 11 ވަނަ ނުކުތާގައި؛
"އަދި އަޅުގަނޑު ވިހެއީ 26 ޑިސެންބަރު 2019 ގައެވެ. "
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 10 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 25 މާރިޗު 2020
އާ ހަމައަށް "މެޓަރނިޓީ ލީވް" އަށް އެދިފައިވާކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ލީވް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަށް ބެލުމުން
އިނގޭކަމާއި، މި ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކޮށް ޗުއްޓީއަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމާއި، މައްސަލަ
ޞަފްޙާ 28 ގެ 19
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހައްގުވެފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިންކަމަށްވެފައި ގާނޫނު ނަންބަރު
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛
"އަންހެން މުވައްޒަފަކު ، ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ،
އެ މުވައްޒަފަކަށް ، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ 60 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ."
މި އިބާރާތުން ބާޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަންހެން މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި
ހުންނަ ހާލަތުގައި އެފަރާތަށް ހަ އްގުވާ ޗުއްޓީއަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ޗުއްޓީ ހައްގުވެފައިވަނީ
އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ
60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހައްގުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއިން ނުލިބިވާ 38 (ތިރީސް
އަށެއް( ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 20,500/-ރ.
(ވިހިހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން ދުވާލަށްޖެހޭ އަދަދަށްވާ 683.33 (ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް
ތިން ލާރި( ، 38 )ތިރީސް އަށެއް( ދުވަހުގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދަށްވާ 25,966.66/-ރ. )ފަންސަވީސްހާސް
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި( އަކީ އެފަރާތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.
16. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގާނޫނީ ފަރުވާ އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ގާނޫނު ނަންބަރު
2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ގާ ނޫނީ ހަ އްލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
2016/HC-A/555 ޤަޟިއްޔާގައި؛
" ... އަ މުރެއްނެރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓު މަށް
ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި ، ... "
ޞަފްޙާ 28 ގެ 20
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
މި ޢިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/287
ޤަޟިއްޔާގައި
" އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ބަދަލަކީ އެމުވައްޒަފަކު
އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢު ކުރުން ކަމާއި، ނަމަވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުމުގައި ބަދަލު
ނަގައިދިނުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ ، އެމައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެގްރީންމަންޓްގެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުންކަމާއި ، "...
މި އިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/586
ޤަޟިއްޔާގައި
" ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫ ނުން ވަކި މިންވަރެއް ޙުދޫދު ކޮށްފައިނުވާކަމާއި ، ނަމަވެސް ، ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ
އެހެނިހެން ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން
ނެގެވިދާނެ މިންގަނޑެއް Compensation Cap( (ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ، އެގޮތުން ބާލާއިރު ، އިނގިރޭސި ވިލާތު
Employment Rights Act 1996 Section 123 and 124( (ގައި އެންމެ ގިނައިން ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލުގެ މިންގަނޑުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 01 އަހަރުގެ މުސާރަ ނުވަތަ ގާނޫ ނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ، މި ދެ ޢަދަދުންކުރެ މަދު އަދަދުކަން އެނގޭކަމާއި ، އަދި
އޮސްޓްރޭލިއާ Fair work Act 2009, Section 392 Remedy compensation( (ގައި ބަދަލުގެ މިންގަނޑުގެ (Compensation
Cap( ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 6 ) ހައެއް ( މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުވަތަ ގާނޫ ނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ، މި ދެ އަދަދުންކުރެ މަދު
އަދަދުކަން އެނގޭކަމާއި ، މީގެއިތުރުން ، ބުނެވުނު ގައުމުތަކުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ،
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން ލާޒިމްވެގެންވާކަން
އެނގޭކަމާއި ،
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ނަގައިދެވޭ ބަދަލަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ނަ ގަ އިދެވޭ
ބަދަލެއްކަން އެނގެންއޮންނައިރު ، މިގޮތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ނަގައިދެވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެވޭކަމާއި ، މި ގޮތުން ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމީ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަން އެނގެންއޮންނާތީއާއި އަދި އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް 1 ( އެކެއް ) އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު، ބުނެވުނު ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތަށް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 21
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ނަގައިދެ ވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން މުޙިއްމުކަމާއި ، އެ ގޮތުން ބަދަލުގެ
ގޮތުގައި 1 ( އެކެއް ) އަހަރުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތަކީ އެކަށީގެންވާ ޢަދުލުވެރި މިންވަރެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި ، ... "
މި އިބާރާތުން ކަނޑަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 26 ޖަނަވަރީ
2020 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ
މަގާމަށް އަނބުރާ އިއާދަކުރުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 31 މޭ 2021 ގައި ބޭއްވުނު 05
(ފަހެއް) ވަނަ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާ މަށް އަނބުރާ ރުޖޫ އަވުމަށް
ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-
A/555 ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/287 ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/586 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ
ގާނޫނު( ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި، އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 29 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި،
ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 22 /2016 ( ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008
(ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކަށްފަހު، އެ ގާނޫނުގެ
87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެ ފަރާތަށް އަސާސީ
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 20,500/-ރ. (ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ނިސްބަތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް 01 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޖެހޭ 246,000/-ރ. (ދެލައްކަ ސާޅިސް ހަހާސް ރުފިޔާ)
ނަގައިދިނުމަށް ބުރަވެއެވެ.
17. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 'އެނުއަލް ބޯނަސް' annual bonus( (ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 61,500/-ރ.
(ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) ލިބުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، 03 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި
މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ފޮނުވާފައި އީމެއިލްގައި؛
"Regarding our yesterday’s meeting (02.12.2019) as you have mentioned I will be given annual bonus
as total salary of 03 months as (MVR 20,500*3)
ޞަފްޙާ 28 ގެ 22
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
May I get a professional conformation reply from your side to keep in my records."
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އީމެއިލް ގެ ޖަވާބުގައި އިބްރާހީމް ރައުފް ކިޔާ ފަރާތެއް 03 ޑިސެންބަރު 2019
ގައި މަރްޔަމް ޢަބްދުاله އަށް އީމެއިލްއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، މި އީމެއިލްގައި؛
"....Annual bonus will be paid as we have been practicing now."
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މީގެ އިތުރުން 03 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ
'ސެލެރީ ސެޓްފިކެޓް' ގައިވެސް އެފަރާތަށް 61,500/-ރ. (ފަސްދޮޅަށް އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ލިބޭކަމަށް
ބުނެފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރުވެސް އެ ފައިސާ ދީފައިނުވާކަން އެފަރާތުގެ
ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބެލުމުން އިނގެން އޮންނާތީއާއި، މިކަން ނަފީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ މި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.
18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގައި ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގައި 2018 އާއި 2019 ވަނަ އަހަރު
އެފަރާތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދީފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ
ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓިއަށް
އެދިފައިވާކަން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ސާބިތުވާން ނެތްކަމާއި، ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަކީ އެކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު
(2015/R-20 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު (2015 ގެ 42 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަކަމާއި،
މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާގައި؛
" ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ހުޞޫމާތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ) onus probandi )އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް
ކަމާއި ، މި މާނައިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި ، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ
ޞަފްޙާ 28 ގެ 23
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަސްމު އަނެއް ޚަސްމާ ކުރިމަތިކުރާ
"ދަފްޢު " ) plea )ޡާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ ' ދަފްޢެއް ' ކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ ".
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 2018 ވަނަ އަހަރު
ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެ ޗުއްޓީ ލިބިފައިނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށްކަމުގައިވީއިރު އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 2018 ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.
18.1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް "އެނުއަލް ލީވް" އަށް 04 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން 9 ޖަނަވަރީ 2019 އަށް
އެދިފައިވާކަމާއި، އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފޯމާއެކު "ޑޮކިއުމަންޓް "6 ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 'ލީވް އެޕްލިކޭޝަން' ފޯމުން އެނގޭކަމާއި، މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތް ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ 13 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކަމަށްވެފައި އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ 04 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް
އެދިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު ކަމަށްވެފައި، ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ
ނެގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިޔާރުކޮށް އެ މުއްދަތަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަރާތަށް ޗުއްޓީ
ދީފައިވާތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 30 (ދުވަސް) މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
19. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް
ހޯދުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ
ބަޔާނެއްވެސް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 24
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން އަންގައިދޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
މުސާރައިގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ލިޔުމެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިނެތްކަމާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސްއާއި އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ނަގައިދޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.
20. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 300,000/-ރ. (ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ)
ނަގައިދިނުމަށާއި، އެފަރާތަށް ލިބޭނެ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 675,400/-ރ. )ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް
ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެދު މަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ސީދާގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއި، ގެއްލުންވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަ އިސާ ނަގައިދޭނެ
ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ފެނެއެވެ.
މައްސަލައިގެ ނިންމުން
ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި
މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކަށާއި، ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، މި މައްސަލައަކީ ، މަރްޔަމް ޢަބްދު اله
(ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14037 / މާލެ) (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (A305090، ޑީ
ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓެންޓްގެ މަގާމުގައި 01 ނޮވެންބަރު 2017 އިން ފެށިގެން
ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސްއާއި، އެޓެންޑެންސް
އެލަވަންސްދީފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރި ވަޒީފާއިން އެފަރާތް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ކުންފުނިން އެއްބަސްވެފައިވާ
ފަދައިން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްއާއި އަހަރީ ބޯނަސް ލިބިދިނުމަށާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި
ޞަފްޙާ 28 ގެ 25
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
އެފަރާތްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ލިބުމަށާއި، 2018 އާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށްވާ
އުޖޫރަ ލިބިދިނުމަށާއި ، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއަށްވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށާއި، މަރްޔަމް ޢަބްދުاله އަށް ލިބިފައިވާ
ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 300,000/-ރ. (ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށާއި، އަދި މާލީ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 675,400/-ރ. (ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑީ
ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 26 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން
ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 04 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ދީފައިވާ ސިޓީއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަކި
ތާރީހަކަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެކަން އެނގުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ސިޓީއެއްކަމާއި، މި ސިޓީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ ކިބައިން އިތުރު ހިދުމަތެއް ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ވަކިން
ހިންގުމުގައި ކުންފުނިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުނުވާތީ، ވަކިން އެ މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާ
މައި އިދާރ ) office Head)އާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަގާމު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އުވާލާފައިވާކަން
މި ސިޓީގެ މަފޫްހމަށް ބަލާއިރު އިނގެން އޮތަތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަގާމަކީ އުވާލެވިފައިވާ މަގާމެއްކަމަށްބަލާ،
އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ redundancy( (ގެ ހާލަތު މެދުވެގެންކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މި
ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫއީ އަދުލުވެރިކަން
substantive fairness( (އަދި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ
ނަޒަރުކުރިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރިޑަންޑަންސީ redundancy( (ގެ ހާލަތުގައި
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫ އީ އަދުލުވެރިކަން substantive fairness( (އަދި
އިޖުރާއީ އަ ދުލުވެރިކަން procedural fairness( (ގާއިމުކުރުމަށްފަހުގައިކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
ޞަފްޙާ 28 ގެ 26
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008
(ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އާ ހިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/555 ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
2018/HC-A/287 ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/HC-A/586 ޤަޟިއްޔާއަށް
ރިއާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 ( ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ( ހ ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި،
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ( ރ ) އަދި، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 ( ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އަށް ގާނޫނު
ނަންބަރު 22 /2016 ( ގާނޫނު ނަންބަރު 2 /2008 ( ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު )
ގެ ދަށުން ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކަށްފަހު، އެ ގާނޫ ނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ( ށ ) ގެ ދަށުން ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު އެ ފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ 20,500/-ރ. )ވިހިހާސް
ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނިސްބަތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 01 )އެކެއް( އަހަރުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް
ޖެހޭ246,000/-ރ. (ދެލައްކަ ސާޅިސް ހަހާސް ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ހައްގުވާ ޗުއްޓީ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ، އަންހެން
މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ހުންނަ ހާލަތުގައި އެފަރާތަށް ހައްގުވާ
ޗުއްޓީއަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި ޗުއްޓީ ހައްގުވެފައިވަނީ އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން
ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 60 ( ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް
ހައްގުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ، އެފަރާތަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއިން ނުލިބިވާ 38 ( ތިރީސް އަށެއް ) ދުވަހަށްވާ ފައިސާ
ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 20,500/-ރ . ) ވިހިހާސް ފަސް ސަތޭކަ
ރުފިޔާ( އިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ އަދަދުން 683.33 ) ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި(، 38 ) ތިރީސް
އަށެއް( ދުވަހުގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދަށްވާ 25,966.66/-ރ . ) ފަންސަވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް
ފަސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި( އަކީ އެފަރާތަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ޞަފްޙާ 28 ގެ 27
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ރައްދުވާގޮތަށް މަރްޔަމް ޢަބްދުاله ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 15/VTR/2020
' ' 61,500/-ރ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނުއަލް ބޯނަސް annual bonus( (ގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ . ) ފަސްދޮޅަސް
އެއްހާސް ރުފިޔާ( އަކީ އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން 03 ޑިސެންބަރު 2019
ގައި ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއިން އިނގެން އޮންނާތީ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު އިރުވެސް އެ
ފައިސާ ދީފައިނުވާކަން އެފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބެލުމުން އިނގެން އޮންނާތީއާއި ، މިކަން ނަފީކުރުމުގެ ބޭނުމަށް
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތަތީ މި ފައިސާއަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ ކަންތައްތައް މިއަދު 16( ސެޕްޓެންބަރު )2021 އިން ފެށިގެން (ރަސްމީ ބަންދު
ނޫން( 21 )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭތާ )ރަސްމީ ބަންދު
ނޫން( 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ރައްދުވި ޑީ ބްލޫ
ޕްރައިވެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
09 ޞަފަރު 1443
16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ
ފާޠިމަތު މަހީރަ މުޙައްމަދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު
ޞަފްޙާ 28 ގެ 28
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701